

## 2012 AREA INCOME LIMITS

Low Income - 80%  
Very Low Income - 50%

Effective Date: Dec 1, 2011 (Except HOME Program)  
HOME Program: Use limits effective July 13, 2011

Area	Income Limit	Household Size (Persons)							
		1 Person	2 Person	3 Person	4 Person	5 Person	6 Person	7 Person	8 Person
<b>HUD Metropolitan FMR Areas</b>									
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HMFA	80% of AMFI	\$45,500	\$52,000	\$58,500	\$65,000	\$70,200	\$75,400	\$80,600	\$85,800
NH Portion	60% of AMFI	\$41,100	\$46,980	\$52,860	\$58,680	\$63,420	\$68,100	\$72,780	\$77,460
HUD Median Family Income - \$97,800	50% of AMFI	\$34,250	\$39,150	\$44,050	\$48,900	\$52,850	\$56,750	\$60,650	\$64,550
	30% of AMFI	\$20,550	\$23,500	\$26,450	\$29,350	\$31,700	\$34,050	\$36,400	\$38,750
Lawrence, MA-NH HMFA	80% of AMFI	\$45,500	\$52,000	\$58,500	\$65,000	\$70,200	\$75,400	\$80,600	\$85,800
NH Portion	60% of AMFI	\$37,620	\$42,960	\$48,360	\$53,700	\$58,020	\$62,340	\$66,600	\$70,920
HUD Median Family Income - \$88,300	50% of AMFI	\$31,350	\$35,800	\$40,300	\$44,750	\$48,350	\$51,950	\$55,500	\$59,100
	30% of AMFI	\$18,800	\$21,500	\$24,200	\$26,850	\$29,000	\$31,150	\$33,300	\$35,450
Portsmouth-Rochester, NH HMFA	80% of AMFI	\$45,500	\$52,000	\$58,500	\$65,000	\$70,200	\$75,400	\$80,600	\$85,800
HUD Median Family Income - \$84,200	60% of AMFI	\$37,620	\$42,960	\$48,360	\$53,700	\$58,020	\$62,340	\$66,600	\$70,920
	50% of AMFI	\$31,350	\$35,800	\$40,300	\$44,750	\$48,350	\$51,950	\$55,500	\$59,100
	30% of AMFI	\$18,800	\$21,500	\$24,200	\$26,850	\$29,000	\$31,150	\$33,300	\$35,450
Western Rockingham Co., NH HMFA	80% of AMFI	\$45,500	\$52,000	\$58,500	\$65,000	\$70,200	\$75,400	\$80,600	\$85,800
HUD Median Family Income - \$101,100	60% of AMFI	\$42,480	\$48,540	\$54,600	\$60,660	\$65,520	\$70,380	\$75,240	\$80,100
	50% of AMFI	\$35,400	\$40,450	\$45,500	\$50,550	\$54,600	\$58,650	\$62,700	\$66,750
	30% of AMFI	\$21,250	\$24,300	\$27,350	\$30,350	\$32,800	\$35,250	\$37,650	\$40,100
Manchester, NH HMFA	80% of AMFI	\$43,150	\$49,300	\$55,450	\$61,600	\$66,550	\$71,500	\$76,400	\$81,350
HUD Median Family Income - \$77,000	60% of AMFI	\$32,340	\$36,960	\$41,580	\$46,200	\$49,920	\$53,640	\$57,300	\$61,020
	50% of AMFI	\$26,950	\$30,800	\$34,650	\$38,500	\$41,600	\$44,700	\$47,750	\$50,850
	30% of AMFI	\$16,200	\$18,500	\$20,800	\$23,100	\$24,950	\$26,800	\$28,650	\$30,500
HERA Special*	60% of AMFI	\$32,580	\$37,200	\$41,880	\$46,500	\$50,220	\$53,940	\$57,660	\$61,380
HERA Special*	50% of AMFI	\$27,150	\$31,000	\$34,900	\$38,750	\$41,850	\$44,950	\$48,050	\$51,150
Nashua, NH HMFA	80% of AMFI	\$45,500	\$52,000	\$58,500	\$65,000	\$70,200	\$75,400	\$80,600	\$85,800
HUD Median Family Income - \$94,000	60% of AMFI	\$39,480	\$45,120	\$50,760	\$56,400	\$60,960	\$65,460	\$69,960	\$74,460
	50% of AMFI	\$32,900	\$37,600	\$42,300	\$47,000	\$50,800	\$54,550	\$58,300	\$62,050
	30% of AMFI	\$19,750	\$22,600	\$25,400	\$28,200	\$30,500	\$32,750	\$35,000	\$37,250
Hillsborough Co., NH (part) HMFA	80% of AMFI	\$44,700	\$51,100	\$57,500	\$63,850	\$69,000	\$74,100	\$79,200	\$84,300
HUD Median Family Income - \$79,800	60% of AMFI	\$33,540	\$38,340	\$43,140	\$47,880	\$51,720	\$55,560	\$59,400	\$63,240
	50% of AMFI	\$27,950	\$31,950	\$35,950	\$39,900	\$43,100	\$46,300	\$49,500	\$52,700
	30% of AMFI	\$16,800	\$19,200	\$21,600	\$23,950	\$25,900	\$27,800	\$29,700	\$31,650

## 2012 AREA INCOME LIMITS

Low Income - 80%  
Very Low Income - 50%

Effective Date: Dec 1, 2011 (Except HOME Program)  
HOME Program: Use limits effective July 13, 2011

Area	Income Limit	Household Size (Persons)							
		1 Person	2 Person	3 Person	4 Person	5 Person	6 Person	7 Person	8 Person
<b>Non-Metro County FMR Areas</b>									
Belknap County, NH HUD Median Family Income - \$68,600	80% of AMFI	\$39,400	\$45,000	\$50,650	\$56,250	\$60,750	\$65,250	\$69,750	\$74,250
	60% of AMFI	\$29,580	\$33,780	\$37,980	\$42,180	\$45,600	\$48,960	\$52,320	\$55,680
	50% of AMFI	\$24,650	\$28,150	\$31,650	\$35,150	\$38,000	\$40,800	\$43,600	\$46,400
	30% of AMFI	\$14,800	\$16,900	\$19,000	\$21,100	\$22,800	\$24,500	\$26,200	\$27,900
Carroll County, NH HUD Median Family Income - \$65,500	80% of AMFI	\$39,400	\$45,000	\$50,650	\$56,250	\$60,750	\$65,250	\$69,750	\$74,250
	60% of AMFI	\$29,580	\$33,780	\$37,980	\$42,180	\$45,600	\$48,960	\$52,320	\$55,680
	50% of AMFI	\$24,650	\$28,150	\$31,650	\$35,150	\$38,000	\$40,800	\$43,600	\$46,400
	30% of AMFI	\$14,800	\$16,900	\$19,000	\$21,100	\$22,800	\$24,500	\$26,200	\$27,900
Cheshire County, NH HUD Median Family Income - \$70,700	80% of AMFI	\$39,600	\$45,250	\$50,900	\$56,550	\$61,100	\$65,600	\$70,150	\$74,650
	60% of AMFI	\$29,700	\$33,960	\$38,220	\$42,420	\$45,840	\$49,260	\$52,620	\$56,040
	50% of AMFI	\$24,750	\$28,300	\$31,850	\$35,350	\$38,200	\$41,050	\$43,850	\$46,700
	30% of AMFI	\$14,850	\$17,000	\$19,100	\$21,200	\$22,900	\$24,600	\$26,300	\$28,000
Coos County, NH HUD Median Family Income - \$56,800	80% of AMFI	\$39,400	\$45,000	\$50,650	\$56,250	\$60,750	\$65,250	\$69,750	\$74,250
	60% of AMFI	\$29,580	\$33,780	\$37,980	\$42,180	\$45,600	\$48,960	\$52,320	\$55,680
	50% of AMFI	\$24,650	\$28,150	\$31,650	\$35,150	\$38,000	\$40,800	\$43,600	\$46,400
	30% of AMFI	\$14,800	\$16,900	\$19,000	\$21,100	\$22,800	\$24,500	\$26,200	\$27,900
Grafton County, NH HUD Median Family Income - \$69,700	80% of AMFI	\$39,400	\$45,000	\$50,650	\$56,250	\$60,750	\$65,250	\$69,750	\$74,250
	60% of AMFI	\$29,580	\$33,780	\$37,980	\$42,180	\$45,600	\$48,960	\$52,320	\$55,680
	50% of AMFI	\$24,650	\$28,150	\$31,650	\$35,150	\$38,000	\$40,800	\$43,600	\$46,400
	30% of AMFI	\$14,800	\$16,900	\$19,000	\$21,100	\$22,800	\$24,500	\$26,200	\$27,900
Merrimack County, NH HUD Median Family Income - \$79,500	80% of AMFI	\$44,550	\$50,900	\$57,250	\$63,600	\$68,700	\$73,800	\$78,900	\$84,000
	60% of AMFI	\$33,420	\$38,160	\$42,960	\$47,700	\$51,540	\$55,380	\$59,160	\$63,000
	50% of AMFI	\$27,850	\$31,800	\$35,800	\$39,750	\$42,950	\$46,150	\$49,300	\$52,500
	30% of AMFI	\$16,700	\$19,100	\$21,500	\$23,850	\$25,800	\$27,700	\$29,600	\$31,500
	HERA Special*	\$33,480	\$38,220	\$43,020	\$47,760	\$51,600	\$55,440	\$59,280	\$63,060
	HERA Special*	\$27,900	\$31,850	\$35,850	\$39,800	\$43,000	\$46,200	\$49,400	\$52,550
Sullivan County, NH HUD Median Family Income - \$65,300	80% of AMFI	\$39,400	\$45,000	\$50,650	\$56,250	\$60,750	\$65,250	\$69,750	\$74,250
	60% of AMFI	\$29,580	\$33,780	\$37,980	\$42,180	\$45,600	\$48,960	\$52,320	\$55,680
	50% of AMFI	\$24,650	\$28,150	\$31,650	\$35,150	\$38,000	\$40,800	\$43,600	\$46,400
	30% of AMFI	\$14,800	\$16,900	\$19,000	\$21,100	\$22,800	\$24,500	\$26,200	\$27,900

\* Income Limits for any Tax Subsidy project in a HUD impacted area whose current limit would be less than last year or less than its FY2008 limit times the FY2012 Median over the FY 2008 median. HUD impacted areas are areas with Section 8 Income Limits held harmless by HUD in FY2007 or FY2008.

Other Median Family Incomes:	New Hampshire Statewide	\$80,500	U S	\$65,000
	New Hampshire Metro	\$87,500	U S Metro	\$67,600
	New Hampshire Non-Metro	\$70,300	U S Non-Metro	\$52,400